


CITIZEN

Kalibar U680 – Uputstvo za upotrebu

Komponente časovnika



Promena režima rada

1. Izvucite krunicu na poziciju 1.
2. Rotiranjem krunice pomerate kazaljku i birate željeni režim rada.

Režim	Značenje
TME	Lokalno vreme
CAL	Kalendar - dan,mesec i godina
TMR	Timer
CHR	Hronograf - štoperica
WT-S	Režim za indikovanje druge vremenske zone i podešavanje letnjeg računanja vremena
AL-1/2	Alarm
RX-S	Prijem signala

3. Vratite krunicu na poziciju 0 i završite proceduru.

Upotreba LED osvetljenja

Pritisnite B dugme dok je krunica na poziciji 0 da uključite LED svetla na dve sekunde.

Međutim, svetla se neće upaliti u sledećim slučajevima:

- Ako je aktiviran režim rada TMR ili CHR.
- Tokom procesa prijema signala.
- Ako je nivo energije nizak.

Prikaz vremena na časovniku



Promena prikazane druge vremenske zone:

Možete odabrati prikaz 44 različite vremenske zone na časovniku.

1. Izvucite kronicu na poziciju 1.
2. Rotirajte kronicu da odabrete režim TME ili CAL.
3. Pritisnite i pustite donje A dugme ili gornje B dugme da bi ste odabrali željenu vremensku zonu.
4. Vratite kronicu na poziciju 0 da završite proceduru.

Prebacivanje sa lokalnog vremena na drugu vremensku zonu:

1. Izvucite kronicu na poziciju 1.
2. Rotirajte kronicu da odabrete režim TME ili CAL.
3. Pritisnite i pustite donje A dugme ili gornje B dugme istovremeno – zvučni signal će označiti uspešnu promenu vremena i datuma.
4. Vratite kronicu na poziciju 0 da završite proceduru.

Provera rezerve energije

Funkciona kazaljka očitava nivo rezerve energije u časovniku.


Nivo	3	2	1	0
Indikator				
Trajanje	180 - 130 dana	130 - 20 dana	20 - 3 dana	3 dana ili manje
Značenje	Odlična rezerva energije	Dovoljno energije	Niska rezerva energije	Nedovoljno energije
Odmah napuniti.				

Provera prijema signala

Časovnik prima signal u 2:00 ujutru svakog dana i automatski podešava vreme i datum. Ukoliko je prijem signala neuspešan, časovnik samostalno pokušava prijem signala u 3:00 i 4:00.

1. Izvucite kronicu na poziciju 1.
2. Rotirajte kronicu da odabrete režim TME, CAL ili RX-S.
3. Vratite kronicu na poziciju 0.
4. Pritisnite i pustite donje A dugme.

Sekundara će pokazati rezultat prijema signala (H/M/L/NO) i funkciona kazaljka će pokazati odakle signal dopire (USA/EUR/CHN/JNP).




5. Vratite kronicu na poziciju 0 da završite proceduru.

Primanje signala na zahtev

1. Izvucite kronicu na poziciju 1.
2. Rotirajte kronicu da odabrete režim TME, CAL ili RX-S.
3. Vratite kronicu na poziciju 0.
4. Pritisnite i držite donje A dugme oko 2 sekunde ili više.

Kada posle zvučnog signala sekundara pokaže na RX, pustite dugme. Sekundara će pokazati rezultat prijema signala (H/M/L/NO) i funkciona kazaljka će pokazati odakle signal dopire (USA/EUR/CHN/JNP).



Podešavanje letnjeg računanja vremena

Automatsko prebacivanje sa zimskog na letnje vreme:

Možete odabrati da li će časovnik prebacivati vreme automatski ili ne.

1. Izvucite kronicu na poziciju 1.
2. Rotirajte kronicu dok ne odaberete režim RX-S.
3. Izvucite kronicu u poziciju 2.
4. Pritisnite i pustite A dugme kako bi ste odabrali AU (automatska promena) ili mA(manuelna promena).
5. Vratite kronicu na poziciju 0 da završite proceduru.

Podešavanje referentne pozicije - „Nulto“ podešavanje

Podešavanjem referentne pozicije na časovniku se podešavaju pravilni parametri za prijem i očitavanje signala.

1. Izvucite kronicu na poziciju 1.
2. Rotirajte kronicu dok ne odaberete režim CHR.
3. Izvucite kronicu na poziciju 2. (Kazaljke će se automatski postaviti na trenutno memorisane referentne tačke – ovaj proces može da potraje nekoliko minuta, ne prekidajte ga.)
4. Provera referentne pozicije:

Ispravan položaj kazaljki:

- Kazaljka za sate, minutara i sekundara uperene ka indeksu za 12H.
- Kazaljka na indikatoru za 24H uperena ka indeksu za 24H.
- Kazaljke na UTC indikatoru uperene ka indeksu za 12H.
- Funkciona kazaljka uperena ka CHN.



Ispravna referentna pozicija

Korigovanje referentne pozicije:

U slučaju da kazaljke nisu uperene kao na primeru iznad, potrebno je korigovati referentnu poziciju.

1. Izvucite kronicu na poziciju 1.
2. Rotirajte kronicu dok ne odaberete režim CHR.
3. Izvucite kronicu na poziciju 2. (Kazaljke će se automatski postaviti na trenutno memorisane referentne tačke – ovaj proces može da potraje nekoliko minuta, ne prekidajte ga.)
4. Pritisnite i držite B dugme. (CHA će blinknuti na digitalnom displeju 2. i onda možete pomerati kazaljke.)
5. Pritisnite i pustite B dugme da odaberete kazaljku koju želite da korigujete.
6. Rotirajte kronicu da podesite kazaljke.
7. Ponovite korake 5 i 6 dok ne podesite kazaljke kako na slici gore.
8. Pritisnite i držite B dugme.
9. Vratite kronicu na 0 poziciju da završite proceduru.

Podešavanje vremenske zone lokalnog vremena

1. Izvucite kronicu na poziciju 1.
2. Rotirajte kronicu dok ne odaberete režim TME.
3. Pritisnite i pustite A ili B dugme dok ne odaberete željenu zonu.
4. Pritisnite i pustite A ili B dugme u isto vreme.
5. Vratite kronicu na 0 poziciju da završite proceduru.

Zona	Oznaka	Područje	Signal	Zona	Oznaka	Područje	Signal
0	UTC	Coordinated Universal Time	-	+9.5	ADL	Adelaide	+JPN
0	LON	*London	EUR	+10	SYD	Sydney	
+1	MAD	*Madrid		+11	NOU	Noumea	
	PAR	*Paris		+12	AKL	Auckland	
	ROM	*Rome		SUV	Suva	+USA	
BER	*Berlin	-11	MDY	Midway			
+2	CAI	Cairo	+EUR	-10	HNL	Honolulu	
	ATH	*Athens		-9	ANC	**Anchorage	
JNB	Johannesburg	-8		YVR	**Vancouver	USA	
+3	MOW	*Moscow		-8	LAX		**Los Angeles
	RUH	Riyadh	-7	DEN	**Denver		
+3.5	THR	Tehran	+CHN	-6	MEX	**Mexico City	
+4	DXB	Dubai		-6	CHI	**Chicago	
+4.5	KHL	Kabul		-5	NYC	**New York	
				YMQ	**Montreal		
+5	KHI	Karachi	-4	SCL	Santiago	+USA	
+5.5	DEL	Delhi	+EUR	-3	RIO	Rio de Janeiro	
+6	DAC	Dhaka		-2	FEN	Fernando de Noronha	
+6.5	RGN	Yangon		-1	PDL	*Ponta Delgada	
+7	BKK	Bangkok		Any	HOM	Depends on the time zone set.	
+8	SIN	Singapore	CHN				
+8	HKG	Hong Kong					
	BJS	Beijing	JPN				
+8	TPE	Taipei					
+9	SEL	Seoul					
	TYO	Tokyo					

Ručno podešavanje vremena i datuma

Ručno podešavanje vremena:

1. Izvucite kronicu na poziciju 1.
2. Rotirajte kronicu dok ne odaberete režim TME.
3. Pritisnite i pustite A ili B dugme dok ne odaberete željenu zonu.
4. Izvucite kronicu na poziciju 2.
5. Pritiskajte B dugme dok ne odaberete ono što želite da podesite. (npr.:Ukoliko želite da podesite sate pritiskajte B dugme dok na digitalnom displeju 2. ne počnu da blinkaju sati. Isto uradite i za minute, sekunde, letnje vreme i 24ovni prikaz vremena).
6. Podesite vreme rotiranjem krunice.
7. Ponovite korake 5 i 6 dok ne podesite kazaljke kako na slici gore.
8. Vratite kronicu na 0 poziciju da završite proceduru.

Ručno podešavanje kalendara:

1. Izvucite kronicu na poziciju 1.
2. Rotirajte kronicu dok ne odaberete režim CAL.
3. Pritisnite i pustite A ili B dugme dok ne odaberete željenu zonu.
4. Izvucite kronicu na poziciju 2.
5. Pritisnite i pustite B dugme dok ne odaberete željenu opciju za podešavanje (Mesec-Datum-Godina).
6. Rotirajte kronicu da podesite kalendar,
7. Ponavljajte korake 5 i 6 da podesite preostale delove kalendara.
8. Vratite kronicu na poziciju 0 da završite proceduru.